

MINISTARSTVO ODBRANE

Broj: 0704-426/24-12417/10

Mjesto i datum: Podgorica, 09.06.2025. godine

UGOVOR O ISPORUCI KOMBI VOZILA (19+1)

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29
PIB: 02011298
telefon: 020/246-073
koga zastupa: **Dragan Krapović, ministar** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

"DEWACO M" D.O.O.

sjedište: Danilovgrad
adresa: Ćurilac bb
PIB: 03146316
žiro-račun: 540-8819-72
naziv banke: Erste Banka AD Podgorica
telefon: +382 68 848 202
e-mail: prodaja@manmontenegro.me
koga zastupa: **Andrijana Raičević, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku specifičnog transportnog programa i sredstava integralnog transport, po partijama, broj 0704-426/24-12417/4-sl1 od 20.12.2024. godine, šifra postupka na ESJN-u 84863;

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 0704-426/24-12417/4-sl1 od 05.04. 2025. godine;

Samostalna ponuda ponuđača "DEWACO M" d.o.o. Danilovgrad, šifra ponude 122236, podnijeta putem ESJN-a 23.02.2025. godine, za Partiju 6 – Kombi vozila (19+1).

PREDMET**Član 1**

Predmet ovog ugovora je isporuka **kombi vozila 19+1 (Partija 6)**, u svemu prema uslovima, zahtjevima u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i tehničkoj specifikaciji iz Tenderske dokumentacije, broj 0704-426/24-12417/4-sl1 od 20.12.2024. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude, broj 0704-426/24-12417/4-sl1 od 05.04. 2025. godine i Ponudi Dobavljača, šifra ponude 122236 od 23.02.2025. godine.

Finansijski dio Ponude čini sastavni dio Ugovora.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2

Ukupna vrijednost robe iz člana 1 Ugovora iznosi 254.096,37 eura sa uračunatim PDV-om, odnosno **209.997,00 eura bez uračunatog PDV-a**, dok vrijednost PDV-a iznosi 44.099,37 eura.

Ugovorne strane saglasne su da su u cijenu iz stava 1 ovog člana uračunati svi zavisni troškovi koji se mogu javiti u toku realizacije Ugovora.

Član 3

Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po ovom ugovoru uplati na žiro-račun Dobavljača, broj 540-8819-72 kod Erste Banka AD Podgorica, u roku od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture sa potpisanim Zapisnikom o primopredaji vozila iz člana 10 stav 2 Ugovora.

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu ispostavi fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, sa posebno iskazanom vrijednošću PDV-a. Faktura mora sadržati i broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca, isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora po opisu i cijenama iz prihvaćene ponude, a Naručilac da primi i isplati Dobavljaču vrijednost isporučene robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude, u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 5

Naručilac se obavezuje da po zaključivanju Ugovora, u roku ne dužem od 3 dana od dana zaključivanja istog, imenuje odgovorno/a lice/a za realizaciju Ugovora, kao i da o svakoj promjeni, bez odlaganja, u pisanoj formi, obavijesti Dobavljača.

Član 6

Dobavljač je u obavezi da sve podatke, tj. informacije do kojih dođe prilikom realizacije Ugovora, a koji bi mogli biti zloupotrijebljeni u bezbjednosnom smislu, čuva kao poslovnu tajnu od neovlašćenog korišćenja i otkrivanja.

MJESTO I ROK IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7

Dobavljač se obavezuje da isporuku ugovorene robe izvrši u Kasarni „Marko Miljanov Popović“ u Podgorici, u roku od 180 dana od dana zaključivanja Ugovora.

GARANCIJE KVALITETA I GARANTNI ROK

Član 8

Dobavljač garantuje za kvalitet robe, odnosno garantuje da će isporučena roba biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka, kao i da kvalitet robe u svemu

odgovara opisu, bitnim karakteristikama i količini, definisanim tehničkom specifikacijom Naručioca i Ponudom Dobavljača.

Član 9

Vremenski garantni rok za motor vozila iznosi 24 mjeseca i isti ne važi ukoliko istekne garantni rok za pređene kilometre.

Upotrebni garantni rok za motor vozila iznosi 100.000 pređenih kilometara i isti ne važi ukoliko istekne vremenski garantni rok za motor vozila.

Garantni rok počinje da teče od dana prijema vozila kod Naručioca i potpisanog Zapisnika o primopredaji vozila iz člana 10 stav 2 Ugovora.

Ukoliko se u toku trajanja garantnog roka na isporučenim vozilima pojave nedostaci koji nisu posljedica nesavjesne upotrebe Naručioca, odnosno koji su nastali greškom proizvođača, Dobavljač će biti dužan da bez odlaganja, o svom trošku, iste otkloni.

Rok za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je 15 dana od dana prijema pisanog obavještenja od strane Naručioca.

Garancija obuhvata opravku utvrđenih neispravnosti ili zamjenu dijelova/skllopova u kvaru.

NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 10

Kontrola kvaliteta isporučene robe vršiće se od strane ovlašćenog/ih lica Naručioca, prilikom prijema robe u mjestu izvršenja Ugovora, na način da će se vršiti kontrola da li isporučena roba odgovara opisu, bitnim karakteristikama i količini, definisanim tehničkom specifikacijom Naručioca i Ponudom Dobavljača, kao i da li se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom iz člana 11 Ugovora.

Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i količinom, definisanim tehničkom specifikacijom Naručioca i Ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom iz člana 11 Ugovora, sačinjava se Zapisnik o primopredaji vozila, koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.

U suprotnom, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i količini, definisanim tehničkom specifikacijom Naručioca i Ponudom Dobavljača, kao i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom iz člana 11 Ugovora, ovlašćena lica Naručioca sačinjavaju Zapisnik o reklamaciji, a Dobavljač će biti u obavezi da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi zahtijevanu prateću dokumentaciju u roku od 20 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Član 11

Dobavljač se obavezuje da, prilikom isporuke robe iz člana 1 Ugovora, dostavi garancije proizvođača u pogledu sadržine i roka (minimalno potpisane i ovjerene garantne listove), uputstvo o rukovanju i korišćenju ponuđenih vozila na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom i katalog rezervnih djelova za vozila.

UGOVORNA KAZNA

Član 12

U slučaju neopravdanog kašnjenja pri izvršenju ugovornih obaveza, Dobavljač će Naručiocu plaćati ugovornu kaznu za svaki dan prekoračenja roka isporuke u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti Ugovora, s tim da maksimalan iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od 20% vrijednosti Ugovora (maksimum 10 dana kašnjenja, nakon čega se ugovor raskida uz aktiviranje garancije za dobro izvršenje ugovora).

Dobavljač je dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašten da ih naplati na teret potraživanja Dobavljač za isporučenu robu koja je predmet ovog ugovora o javnoj nabavci.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Dobavljača od obaveze da u cjelosti isporuči ugovorenu robu.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 13

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja Ugovora od strane Naručioca, uz potpisan Ugovor, dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u ukupnom iznosu od 25.409,637 eura, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja od 240 dana od dana izdavanja iste, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora, izuzev u slučaju kada do raskida Ugovora nije došlo krivicom Dobavljača.

Garancija za dobro izvršenje ugovora sastavni je dio Ugovora.

GARANCIJA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTNOM ROKU

Član 14

Dobavljač se obavezuje da u roku od 10 dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji vozila iz člana 10 stav 2 Ugovora, dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da Dobavljač u garantnom roku iz člana 9 stav 1 Ugovora ne ispuní obaveze na koje se garancija odnosi, u ukupnom iznosu od 25.409,637 eura, odnosno 10% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važenja od 26 mjeseci od dana izdavanja iste, koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za na koji se odnosi.

RASKID UGOVORA

Član 15

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac će raskinuti ovaj ugovor u slučajevima utvrđenim članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23).

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Sve eventualne posljedice raskida Ugovora snosiće ugovorna strana koja nije izvršila svoje ugovorene obaveze.

IZMJENE UGOVORA

Član 16

Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama i to:

- radi nabavke dodatnih roba, koje su postale neophodne, a koje nijesu bile uključene u prvobitni Ugovor, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen Ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom nabavljenom u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručioca, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,
- kada je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog Ugovora,
- kad je potreba za izmjenom Ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja Ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda Ugovora, već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog Ugovora, a izmjene su predviđene Tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene Ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list Crne Gore", broj 47/08, 4/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast, ukoliko nijesu u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Član 19

Eventualne sporove koji nastanu povodom ovog ugovora, ugovorne strane će rješavati sporazumno.

Ukoliko sporovi između ugovornih strana ne budu riješeni sporazumno, za sve sporove iz ovog ugovora ili u vezi sa istim, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 20

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 21

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i važi od dana obostranog potpisivanja od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana Ugovora i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 primjerka za Dobavljača.


NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR
Dragan Krapović



DOBAVLJAČ
"DEWACO M" D.O.O.

IZVRŠNI DIREKTOR
Andrijana Raicević



488

AC